

Naka le Nala ba serapeng sa dijalo. Ba ya hlaola ebile ba jala meroho.

“Hobaneng re sebetsa ka thata hakana letsatsing?” Nala a botsa.



“Re sebetsa ka thata hobane re rata lefatshe le tikoloho ya rona!” ho araba Naka.

“Bana ba hola hantle tikolohong e hlwekileng,” o a tlatsa.





“Re lema meroho re tle re je dijo tse matlafatsang mmele,”  
Naka o tswela pele.


“Ho lema meroho ho tla re bolokela le tjehelete,” ho rialo  
Nala.



“O ne o reng ka lefatshe? Mpollele ha holwanyane,” Nala o a phehella.

Naka o re,” Ha re dule fatshe ke o bollele ho hong ka lefatshe la rona.”





Naka a qala, "Lefatshe leo re phelang ho lona le tshitja.  
Batho ba ka bang dibilione tse robedi ba phela mona.  
Lefatshe le potoloha letsatsi."



“Lefatshe le entswe ka mobu, moya le metsi. Diphedi di dula hodima lefatshe hobane ho tjhesa haholo ka hara lefatshe,” ho hlalosa Naka.





Nala o mo kena hanong, “Hobaneng re sa wele thoko ho lefatshe?”

“Re tswarwa ke matla a kgohedi. Matla ana a re hulela lefatsheng,” ho araba Naka.



“Re ka hlokomela lefatshe jwang?” ho botsa Nala.

Naka o ya araba, “Ha re a tshwanela ho silafatsa naha. Re tshwanetse ho fokotsa matlakala ka ho a fetolela dinthong tseo re ka di sebedisang hape.”





Naka o tswela pele, "Re tshwanetse re fetole polasitiki, pampiri, galase le makoto-koti ho etsa dintho tse ntjha. Ke dintho tse ngata tseo re di lahlang."



Naka wa qetela, “Re tshwanetse ho hlokomela lefatshe hobane batho ba hloka ho phela ho lona.”

“Re tshwanela ho kgutlela mosebetsing!” ke Nala a kgotsa.





## —Dipotso

1. Naka le Nala ba etsang? Hobaneng?
2. Ngola dintho tse nne ka polanete ya rona.
3. Hobaneng re tshwanetse ho hlokomela lefatshe?
4. Lentswe lena pheta-pheta le bolelang?
5. Ke eng e ka pheta-phetwang?
6. Ke eng hape ho ka etswang ho sireletsa lefatshe?